



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI YA 12

TSHIVENDĀ LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA (FAL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LARA 2025

TSUMBANDILA YA U MAKĀ

MARAGA: 100

Tsumbandila iyi ya u maka i na masiatari a 13.

**PFESESANI:**

- Tshifhinga tshothe vha tshi tola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI IA VHURARU 3).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwipida zwithanu (5) zwi hulwane zwa thalusamaimo.
- Kha khritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshiwe na tshiwe tsha izwo zwipida zwa thalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipida zwi vhili: tshipida tsha ntha na tsha fhasi, tshiwe na tshiwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhkana hazwo.
- Tshivhumbeo tshone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a ntha na a fhasi.

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA**  
**[MARAGA 50]**

Khritheria		Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>ZWI RE NGOMU &amp; VHUPULANI (NV)</b>  (Zwo riwaliwaho na mihumbulo) Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/ U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele  <b>MARAGA 30</b>	<b>Maimo a ntha</b>	<b>28–30</b> -Mihumbulo i gobolaho/ tokonyaho i sa vhambedzwi/lavhelelwiho -Mihumbulo ya vhuṭali, i tokonyaho nahone yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.	<b>22–24</b> -Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma -Zwi yelana tshothe na thoho nahone zwa takadza -Hu na vhuṭanzi ha mihumbulo yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	<b>16–18</b> -Phindulo i fushaho -Mihumbulo yo lunzhedzana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	<b>10–12</b> -Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe -Mihumbulo yo vhilinganaho, nahone i si na vhusiki ha muṇe -Vhuṭanzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lunzhedzana zwo teaho	<b>4–6</b> -Phindulo yo polikaho tshothe -Mihumbulo yo tanganaho nahone i si na sia -Ndi phambananadzo, zwo sokou dovhoolwa -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe

**RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA [MARAGA50] (i ya phanda)**

		<b>25–27</b>	<b>19–21</b>	<b>13–15</b>	<b>7–9</b>	<b>0–3</b>
	<b>Maimo a fhasi</b>	-Ndi zwa nthesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshothetshothe -Mihumbulo yo vhibva ya lundwa lwa vhutali -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda mutumbu na magumo/mupendelo	-Zwo lundwa tshidele -Mihumbulo i yelanaho, i takadzaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana zwavhudi, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhutudzetudze huiwe vhu khakhisaho mutodo -Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea -Hu na huiwe u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo yo anzaho u sa yelana ha mafhungo -Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u dadisa -U shaedza vhutanzi ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwo teaho	-A hu na ndingedzo ya u fhindula thoho/mbudziso -U polika tshothe na u sa tsha tea lwa tshothe -A zwi na sia nahone zwo vhilingana

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA**  
**[MARAGA 50] (i ya phanda)**

Khritheria		Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA (LTD)</b>  Thouni, redzhisitara na divhaipfi zwo teaho ndivho/zwitei na nyimele Munanguludzo wa maipfi Kushumisele kwa luambo na milayo, zwiga zwa u vhala, girama, mupeleto		<b>14-15</b> -Thouni, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshothetshothe ndivho vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Luambo ndi lwa vhudifulufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshothe -Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhethakheni	<b>11-12</b> -Thouni, redzhisitara, tshitaila divhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Luambo lu a tokonya nahone thouni yo shumiswaho ndi i nyanyulaho -Hunzhi a hu na vhukhaki ha girama na mupeleto -Lwo lundwa tshidele vhukuma	<b>8-9</b> -Thouni, redzhisitara, tshitaila divhaipfi zwo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -U shumiswa ho teaho ha luambo u bveledza thalutshedzo -Thouni yo tea -U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu	<b>5-6</b> -Thouni, redzhisitara, tshitaila divhaipfi zwo tea zwituku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi -Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma	<b>0-3</b> -Luambo a lu pfali -Thouni, redzhisitara, tshitaila divhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -U hothelala ha divhaipfi zwo anzesa lune u pfala ha mafhungo zwa si tsha konadzea na khathihi/ zwa vho konda vhukuma
<b>MARAGA 15</b>	<b>Maimo a nthesa</b>	<b>13</b> -Luambo ndi lwa nthesa vhukuma -Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhethakheni	<b>10</b> -Luambo lu a kunga na u nyanyula -Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho -Vhukhaki vhutuku ha girama na mupeleto -Zwo lundwa tshidele vhukuma	<b>7</b> -U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi di vha na vhutudzetudze -Huiwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi	<b>4</b> -Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona -A hu na kana hu tou vha na zwitukutuku zwi sumbedzaho -Muvanganyo wa mafhungo/mitaladzi -Divhaipfi yo hothelala lwa tshothe	

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA**  
**[MARAGA 50] (i ya phanda)**

Khritheria		Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>TSHIVHUMBEO (T)</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0–1</b>
Zwitalusi zwa tshibveledzwa Kubveledzelwe kwa phara na tshivhumbeo tsha mafhungo/mitaladzi  <b>MARAGA: 5</b>		-Kubveledzele kwa thoho kwa nthesa -Vhudodombedzi ha mathakhetshakheni -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo fhatwa na u lundwa lwa nthesa tshothetshothe	-Kubveledzele kwa thoho kwo lunzhedzanaho -Vhudodombedzi ha thoho hu pfadzaho -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo vangwa lu pfadzaho	-Kubveledzele kwa thoho na vhudodombedzi zwo tea -Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo fhatwa lu fushaho -Maanea o di faredza zwi pfadzaho/tendiseaho	-Dziinwe mbuno ndi dzi pfadzaho -Mafhungo/Mitaladzi na phara zwi di vha na vhukhakhi -Fhedzi maanea a kha di pfala naho hu na vhukhakhi	-Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho -Mafhungo/Mitaladzi na phara zwo dala vhukhakhi -Maanea ha na mudzio/ha pfadzi
<b>MARAGANYANGAREDZI</b>		<b>43–50</b>	<b>33–40</b>	<b>23–30</b>	<b>13–20</b>	<b>0–10</b>

**KHETHEKANYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA 30]**

Khritheria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT)</b>  Zwo n̄waliwaho na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha t̄anganedzaho mafhungo na nyimele Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha t̄anganedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele	<b>15–18</b>  -Phindulo ndi ya maṭhakheṭhakheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhuṭali, yo vhibvaho -N̄divho yo t̄andavhuwaho tshoṭhe ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kuṇwalele kwo tou fombe kha sia ṽone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo t̄andavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho -Tshivhumbeo ndi tsho teaho tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa	<b>11–14</b>  -Phindulo ndi yavhuḍi vhukuma, i bvukululaho n̄divho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhuṭala/sia ṽone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo t̄andavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhuṭhaki vhuṭuku	<b>8–10</b>  -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho n̄divho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhuṭala hone tshoṭhe lini – hu na u polika huṇwe hu vhonealaho -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshoṭhe lini -Zwidodombedzwa zwiṭuku zwi tikedza ṭhoho -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -Ṭhahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho	<b>5–7</b>  -Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho n̄divhonyana ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika huṇwe hu vhonealaho naho o fara vhuṭala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshoṭhe lini -Zwidodombedzwa zwiṭuku zwi tikedza ṭhoho -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -Ṭhahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho	<b>0–4</b>  -Phindulo i sumbedza u shaya n̄divho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ṭhalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwiṭukuṭuku zwi tikedza ṭhoho -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa
<b>MARAGA 18</b>					
<b>LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS)</b>  Thouni, redzhisiṭara, ndivho/u nyanyula tshitaila vha t̄anganedzaho mafhungo na nyimele Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa muniwalo na mupeṭo	<b>10–12</b>  -Thouni redzhisiṭara tshitaila na ḍivhaipfi ndi zwi teaho lwa maṭhakheṭhakheni ndivho vha t̄anganedzaho mafhungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhaṭwa tshidele -A hu na vhuṭhaki	<b>8–9</b>  -Thouni redzhisiṭara tshitaila na ḍivhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho vha t̄anganedzaho mafhungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhaṭwa zwavhuḍi -ḍivhaipfi ndi yavhuḍi vhukuma -Hunzhi a hu na vhuṭhaki	<b>6–7</b>  -Thouni redzhisiṭara tshitaila na ḍivhaipfi ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho vha t̄anganedzaho mafhungo na nyimele -Hu na huṇwe vhuṭhaki ha girama -ḍivhaipfi i a fusha/linganela -Fhedzi vhuṭhaki vhu re hone a vhu thithisi ṭhalutshedza	<b>4–5</b>  -Thouni redzhisiṭara tshitaila na ḍivhaipfi ndi zwi teaho zwiṭuku ndivho vha t̄anganedzaho mafhungo na nyimele -Girama yo shaedza i na vhuṭhaki ho vhalaho -ḍivhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma -Ṭhalutshedzo yo thithisea	<b>0–3</b>  -Thouni redzhisiṭara, tshitaila na ḍivhaipfi ndi zwi sa ananiho na ndivho vha t̄anganedzaho mafhungo na nyimele -Zwo ḍala vhuṭhaki nahone zwo t̄anganana -ḍivhaipfi a i tei ndivho na kathihi -Ṭhalutshedzo yo hotefhala tshoṭhe
<b>MARAGANYANGAREDZI</b>	<b>25–30</b>	<b>19–23</b>	<b>14–17</b>	<b>9–12</b>	<b>0–7</b>

**KHETHEKANYO YA C: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA 20]**

<b>Khritheria</b>	<b>Zwa nthesa</b>	<b>Tshikili tshone</b>	<b>Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho</b>	<b>Vhukoni ha fhasi</b>	<b>U sa kona</b>
<b>ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT)</b>  Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele  <b>MARAGA 12</b>	<b>10–12</b>  -Phindulo ndi ya mathakhetakheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhutali, yo vhibvaho -Ndivho yo tandavhuwaho tshothe ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kuiwalele kwo tou fombe kha sia lone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa	<b>8–9</b>  -Phindulo ndi yavhudi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhutala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhu khakhi vhutuku	<b>6–7</b>  -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhutala hone tshothe lini – hu na u polika huiwe hu vhonealaho -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshothe lini -Zwidodombedzwa zwituku zwi tikedza thoho -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -Thahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho	<b>4–5</b>  -Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika huiwe hu vhonealaho naho o fara vhutala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshothe lini -Zwidodombedzwa zwituku zwi tikedza thoho -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -Thahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho	<b>0–3</b>  -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedza thoho -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa
<b>LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS)</b>  Thouni, redzhisitar, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha tangedzaho mafhungo na nyimele Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa muiwalo na mupeleto  <b>MARAGA 8</b>	<b>7–8</b>  -Thouni, redzhisitar, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhetakheni ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele -A hu na vhu khakhi	<b>5–6</b>  -Thouni, redzhisitar, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zavvudi -Divhaipfi ndi yavhudi vhukuma -Hunzhi a hu na vhu khakhi	<b>4</b>  -Thouni, redzhisitar, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Hu na huiwe vhu khakhi ha girama -Divhaipfi i a fusha/linganela -Fhedzi vhu khakhi vhu re hone a vhu thithisi thalutshedzo	<b>3</b>  -Thouni, redzhisitar, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwituku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama yo shaedza, i na vhu khakhi ho vhalaho -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma -Thalutshedzo yo thithisea	<b>0–2</b>  -Thouni, redzhisitar, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Zwo dala vhu khakhi nahone zwo tangananana -Divhaipfi a i tei ndivho na kathihi -Thalutshedzo yo hotefhala tshothe
<b>MARAGANYANGAREDZI</b>	<b>17–20</b>	<b>13–15</b>	<b>10–11</b>	<b>7–8</b>	<b>0–5</b>

## ADENDAMU/MEMORANDAMU

## KHETHEKANYO YA A: MAANE

## MBUDZISO 1

KHETHEKANYO YA A: MAANE		
1.1	Zwine nda toda u swikelela ndi saathu fhedza minwaha ya 25 ...	<p><b>Nganetshelo</b></p> <p>-Hu anetshelwa nga ha zwine a toda u swikelela a saathu u fhedza minwaha ya 25.</p> <p>-Zwi tea u kunga na u tendisea.</p> <p>-Mafhungo a hone a riwalwa nga tshifhinga tshi daho.</p> <p>-Magumo a songo dowealeho a fhedza tshitori zwavhudi.</p> <p><b>Mbuletshedzo</b></p> <p>-Munwali u buletshedza nga ha zwine a toda u swikelela a saathu u fhedza minwaha ya 25.</p> <p>-Zwi tea u kunga na u tendisea.</p> <p>-Mafhungo a hone a riwalwa nga tshifhinga tsha zwino/tshi daho.</p>
1.2	Ndo ri u zwi vhona nda dzhenwa nga nyofho.	<p><b>Nganetshelo</b></p> <p>-Aya ndi maane ane munwali a anetshela nga ha zwe a zwi vhona zwa mu dzhenisela nyofho.</p> <p>-Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.</p> <p>-Mafhungo a hone a riwalwa nga tshifhinga tsha zwino/tsho fhiraho.</p> <p>-Magumo a songo dowealeho a fhedza tshitori zwavhudi.</p> <p><b>Mbuletshedzo</b></p> <p>-Munwali u buletshedza nga ha zwe a vhona zwa mu dzhenisela nyofho.</p> <p>- Munwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali.</p>
		<p><b>A u vhuisa muhumbulo</b></p> <p>-Afha munwali u vhuisa mihumbulo a i nea vhudipfi na u nyanyuwa hawe.</p> <p>-Zwi tshi bva kha zwo iteaho khae.</p>



1.3	Zwo nthusana nge nda thetshesela tsivhudzo na ndayo dzawe.	<b>Nganetshelo</b> -Aya ndi maanea ane muṇwali a anetshela nga zwe zwa mu thusa nga u thetshesela tsivhudzo na ndayo. -Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea. -Mafhungo a hone a ṇwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho. -Magumo a songo ḍowealeaho a fhedza tshitori zwavhudi.
1.4	Feisibugu yo ḍisa dakalo zwililo.	<b>U haseledza/Nyambedzano</b> -U haseledza nga zwivhuya na zwivhi zwa feisibugu. -Kha hu haseledzwe vhuvhi na vhuḍi ha feisibugu tshitshavhani. A ṇwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho.
1.5	U gudela mishumo ya zwanda ndi zwa ndeme u fhirisa u vha na digirii. Tatani.	<b>U tata khani</b> -Afha muṇwali u vha e na ṇḍila yawe ine a vhona zwithu ngayo. -Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni. - Muṇwali u sumbedza u imelela ḽiṇwe sia/fhungo. -Muṇwali u tikedza tshothe fhungo line a khou ṭoda ḽi tshi tendiwa. -Muṇwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo line a khou ḽi imelela. -Afha muṇwali u vhuisa mihumbulo a i nea vhuḍipfi na u nyanyuwa hawe. -U vhuisa mihumbulo u yelana na zwine a khou imelela.
1.6.	Tshifanyiso	<b>Nganetshelo.</b> -Muṇwali u anetshela nga ḍuvha ḽe a takadzwa nga zwe a vha a songo zwi lavhelela. Mafhungo a hone a ṇwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho kana tsha zwino. -Magumo a songo ḍowealeaho a fhedza tshitori zwavhudi. <b>Mbuletshedzo.</b> -Afha muṇwali a nga buletshedza nga ha dakalo ḽe ḽa ḍiswa nga u wana zwithu a songo zwi lavhelela.

1.7	Tshifanyiso	<p><b>Nganetshelo.</b></p> <p>-Muniwali u anetshela nga zwivhuya zwi diswaho nga u la miroho na mitshelo.</p> <p>-Mafhungo a hone a riwalwa nga tshifhinga tsha zwino.</p> <p><b>Mbuletshedzo.</b></p> <p>-U buletshedza nga zwivhuya zwa u la miroho na mitshelo.</p>
1.8	Tshifanyiso	<p><b>Nganetshelo.</b></p> <p>-Muniwali u anetshela nga vhugalaphukha he a vhu dalela.</p> <p>-Mafhungo a hone a riwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho.</p> <p><b>Mbuletshedzo.</b></p> <p>-Muniwali a nga buletshedza nga phukha dze a dzi vhona.</p>

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A: 50

## **KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI**

### **MBUDZISO 2**

#### **2.1 VHURIFHI HA INIFOMALA**

##### **Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- Vhu na diresi nthihi.
- Vhu na theshano.
- Marangaphanda.
- Mutumbu.
- Magumo.

[30]

#### **2.2 ADZHENDA NA MAAMBIWA A MUTANGANO**

##### **Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- Thoho ya mutangano.
- Zwiteriwa zwothe zwa adzhenda.
- Maambiwa a mutangano a yelanaho na zwiteriwa zwi re kha adzhenda.
- Tsaino ya muriwaleli.
- Maambiwa a mutangano a teya u vha khagala.

[30]

#### **2.3 MUFHINDULANO**

##### **Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- Madzina a vhaambi a vha kha tshanda tsha monde.
- Hu shumiswa kholoni nga murahu ha dzina la mubvumbedzwa ane a khou amba.
- Hu shumiswa mutaladzi muswa u sumbedza muambi muswa.
- Mvulatswinga.
- Mutumbu.
- Phendelo.

[30]

## 2.4 TSHIPITSHI TSHA FOMALA

### Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- Hu thoma u vha na theshano.
- Mvulatswinga.
- Vha re hone vha lumeliswa ho sedzwa maimo avho.
- Mutumbu.
- Phendelo.

[30]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 30

**KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI/  
ZWA TSUMBEDZI/ZWA MAFHUNGO**

**MBUDZISO 3**

**3.1 GARATA YA THAMBO**

**Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- Zwi nga dzhia tshivhumbeo tsha vhurifhi ha vhone kana u shumisa garata.
- Fhethu.
- Datumu na tshifhinga.
- Zwiambaro zwo teaho.
- Dzina la murambi.
- Hu dzheniswe na vha no fhindulwa khavho.
- I nga vha na makolo. Phindulo i nga vha vhurifhi.

[20]

**3.2 DAYARI**

**Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- I anzela u nwalwa kha bugu yo khetheaho/dzhenala.
- I nwaliwa misi yothu.
- Zwi nwalwaho zwi na datumu.
- Hu nga shumiswa lushaka lwa tshibveledzwa tshi sumbedzaho vhudifhinduleli ha vhone.

[20]

**3.3 MASIA**

**Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- U shumisa nzudzanyo i lunzhedzanaho.
- U laedza nga ha sia lo khetheaho.
- U sumbedza vhukule ha vhukuma.
- U nea vhumanzi nga ha zwiimiswa zwi thusaho zwi wanalaho ndilani.

[20]

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C: 20**  
**MARAGAGUTE: 100**